



Broj: 01-249-12/22/R-41-224

Datum: 28.06.2022. godine

Na osnovu odredbi člana 15. stav 2. tačka 4. i člana 19. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/20), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 17. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/21), odlučujući po zahtjevu podnosioca "Renewable Energy Solutions BH" d.o.o., za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 41. redovnoj sjednici, održanoj 28.06.2022. godine, u Trebinju, donijela je

## **R J E Š E N J E**

### **o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom**

1. USVAJA SE zahtjev privrednog društva "Renewable Energy Solutions BH" d.o.o. za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom.
2. Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom izdaje se na period važenja od jedne godine, počev od dana 28.06.2022. godine.
3. Sastavni dio ovog rješenja čini Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom i Uslovi dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom, registarski broj 01-249-04-1/95/22.
4. Korisnik dozvole, u periodu važenja dozvole, obavezan je plaćati regulatornu naknadu, kvartalno, na žiro račun Regulatorne komisije, najkasnije do kraja prvog mjeseca u kvartalu za taj kvartal, i to za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 10.164,84 KM, kako slijedi: za odgovarajući period II kvartala u iznosu 164,84 KM i za III i IV kvartal u iznosu od po 5.000,00 KM, a za naredne godine, u roku i na način utvrđen posebnim rješenjem o regulatornoj naknadi Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
5. Ovo rješenje se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

## Obrazloženje

Privredno društvo "Renewable Energy Solutions BH" d.o.o. (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je podnijelo zahtjev Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom, koji je u Regulatornoj komisiji primljen dana 06.04.2022. godine i zaveden pod brojem 01-249-1/22.

Pregledom podnesenog zahtjeva, u pogledu njegove urednosti, utvrđeno je da podneseni zahtjev sadrži određene nedostatke, pa je, u skladu sa Pravilnikom o izdavanju dozvola (u daljem tekstu: Pravilnik), od podnosioca zahtjeva zatraženo da otkloni uočene nedostatke i dopuni zahtjev u određenom roku. Podnosilac zahtjeva je u ostavljenom roku izvršio dopunu zahtjeva.

Na osnovu člana 14. Pravilnika, Regulatorna komisija je, na 37. redovnoj sjednici, održanoj 09.06.2022. godine, u Trebinju, nakon što je razmotrila podnijeti zahtjev, utvrdila nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom i donijela Zaključak o javnom razmatranju broj 01-249-5/22/R-37-171, kojim je odredila da se u postupku javnog razmatranja nacrta dozvole 27.06.2022. godine, u prostorijama Regulatorne komisije, u Trebinju, održi opšta rasprava. Zaključkom je određeno da se komentari na zahtjev i nacrt dozvole mogu dostaviti do 27.06.2022. godine. Regulatorna komisija je nacrt dozvole i zaključak o javnom razmatranju dostavila podnosiocu zahtjeva, te objavila obavještenje za javnost na svojoj internet stranici i u dnevnik novinama "GLAS SRPSKE" koje sadrži osnovne informacije o zahtjevu, nacrtu dozvole, postupku javnog razmatranja, održavanju javne rasprave, načinu na koji zainteresovana lica mogu dobiti dodatne informacije i ostvariti uvid u zahtjev, načinu i roku dostavljanja komentara zainteresovanih lica, te informacije koje se odnose na mogućnost učešća zainteresovanih lica u postupku izdavanja dozvole, ukoliko imaju posebno pravo ili pravni interes da učestvuju u postupku. Na istoj sjednici donesen je i zaključak da se dodatno izvrše provjere o povezanim licima sa podnosiocem zahtjeva i njihovim vlasničkim udjelima, o čemu je podnosilac zahtjeva na traženje Regulatorne komisije dostavio dodatnu dokumentaciju.

Opštoj javnoj raspravi je, pored predstavnika Regulatorne komisije, prisustvovao i ovlašćeni predstavnik podnosioca zahtjeva. Na opštoj raspravi, predstavnik podnosioca zahtjeva je izjavio da nema primjedbi ni komentara na nacrt dozvole.

U ostavljenom roku nije bilo dostavljenih komentara na zahtjev i nacrt dozvole. Tokom ovog postupka nije bilo podnesenih zahtjeva zainteresovanih lica za učešće u postupku.

Nakon završetka postupka javnog razmatranja, voditelj postupka je sačinio izvještaj sa javnog razmatranja, te pripremio prijedlog rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom, čiji sastavni dio čine Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom i Uslovi dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom

Regulatorna komisija je, na 41. redovnoj sjednici, održanoj 28.06.2022. godine, u Trebinju, razmotrila prijedlog rješenja o izdavanju dozvole, uključujući prijedlog uslova dozvole, izvještaj sa javnog razmatranja, zahtjev za izdavanje dozvole podnijet na propisanom obrascu, kao i svu priloženu dokumentaciju prema obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole i ostalu dostavljenu dokumentaciju u postupku, na osnovu čega je utvrdila da su ispunjeni

kriterijumi za izdavanje dozvole. Na osnovu naprijed navedenog, odlučeno je kao u tački 1, 2. i 3. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 24. stav 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), kojom je propisano da se finansiranje Regulatorne komisije, između ostalog, obezbjeđuje iz godišnjih naknada od energetskih subjekata, te članu 53. Pravilnika, kojim je definisano da se iznos regulatorne naknade utvrđuje posebnim rješenjem o regulatornoj naknadi koju donosi Regulatorna komisija i da se ista plaća tokom perioda važenja dozvole. S obzirom da se podnosiocu zahtjeva dozvola izdaje prvi put, regulatorna naknada za 2022. godinu je određena samo na osnovu fiksnog dijela, jer se iznos varijabilnog dijela ne određuje za korisnike dozvole koji u prethodnoj godini nisu obavljali djelatnost. Fiksni dio regulatorne naknade za regulisanje određene energetske djelatnosti određuje se na osnovu specifičnosti u pogledu regulisanja te djelatnosti i karakteristika energetskih objekata korisnika dozvola i ne zavisi od obima planiranih ili ostvarenih poslovnih aktivnosti, odnosno prihoda ili dijela prihoda korisnika dozvola. Stoga je ovim rješenjem podnosiocu zahtjeva određena regulatorna naknada za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 10.164,84 KM dok će za naredne godine visina regulatorne naknade biti utvrđena posebnim rješenjem Regulatorne komisije.

Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 20. stav 3. Zakona o energetici i članu 62. Pravilnika.

Pravna pouka se zasniva na odredbi člana 25. Zakona o energetici, te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

**Pravna pouka:** Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Dostavljeno:

- "Renewable Energy Solutions BH" d.o.o.,
- Službeni glasnik Republike Srpske,
- internet stranica i
- a/a.

Predsjednik

Vladislav Vladičić